

Bukapuiso ya Ditumiso

MOPHATO

1

SETSWANA

PUO YA GAE

KGWEDITHARO 1 & 2





Bukapuiso ya Ditumiso

MOPHATO 1 | KGWEDITHARO 1 & 2

SETSWANA

Diteng

Kgwedittharo 1	1
Thitokgang: Re ya sekolong	2
Beke 1	4
Beke 2.....	5
Thitokgang: Malapa a rona	6
Beke 3.....	8
Beke 4.....	9
Thitokgang: Re a buisa	10
Beke 5.....	12
Beke 6.....	18
Thitokgang: Re anela dikgang.....	24
Beke 7	26
Beke 8.....	32
 Kgwedittharo 2.....	 39
Thitokgang: Dijo tse re di jang.....	40
Beke 1	42
Beke 2.....	48
Thitokgang: Ditsala tsa rona.....	54
Beke 3.....	56
Beke 4.....	62
Thitokgang: Re na le maikutlo	68
Beke 5.....	74
Beke 6.....	80
Thitokgang: Re dira saense	82
Beke 7	84
Beke 8.....	90



KGWEDITHARO 1



Thitokgang: Re ya sekolong

Tokafatso ya puo:

Raeme

Gantsi ke kwalo e e nang le morethetho kgotsa karolwana e e ipoeletsang e e tthalosang dikakanyo kgotsa maikutlo.

Bana ba sekolo, bana ba sekolo
Tlang sekolong, tlang sekolong
Utlwa tshipi ya re, utlwa tshipi ya re
Ding dong belele, ding dong belele

Raeme eno e tthalosa gore bana ba a bidiwa go boela kwa sekolong. Tshipi e a lela go bontsha gore ke nako ya sekolo.

Dikgang:

Letsatsi la ntlha la ga Neo



Tsala ya me ya kwalelano, Li Wei



Tlotlofoko

sekolo:	Lefelo le bana ba yang kwa go lone go ya go ithuta le morutabana le ditsala.
tshogile:	Tsela e o ikutlwang ka yone fa o akanya gore o ka utlwa botlhoko.
lantlha:	Go tla pele ga ba bangwe botlhe; e ne e le ene wa ntlha mo moleng.
China:	Naga e kgolo ya kwa Asia. Batho ba le bantsi ba nna fano, go buiwa dipuo tse di farologaneng e bile go jewa dijo tse di farologaneng.
ithuta:	Go ithuta dilo tse dintšhwa le go dira dilo tse o neng o sa kgone go di dira pele.
lekwalo:	Molaetsa o o kwalwang mo pampiring ka maitlhomong a go o naya, kgotsa go o romela mongwe.

Tlotlofoko

diaparo tsa sekolo:

Diaparo tse di kgethegileng tse o di aparang kwa sekolong kgotsa go bontsha gore o leloko la setlhopha.

kgetsana ya dibuka:

Kgetsana e e belegwang ya go tsenya dibuka le dilwana tse dingwe.

ipaakanye:

Go ipaakanyetsa sengwe jaaka go phutha dilwana tsa sekolo.

Botsa balelapa la gago:



Ke eng se se neng se farologane fa o ne o le mo mophatong wa 1?

Ke eng se o neng o se rata ka sekolo?





Thitokgang: **Re ya sekolong**



Kanelokgang ya Maitlhamelo

Thitokgang: Malapa a rona

Tokafatso ya puo:

Seane

Polelwana ya setso e e nang le molaetsa wa tsiboso kgotsa kgakololo go dirisiwa mafoko a tshwantshiso.

Manong a ja ka ditshika.


Seane se se re ruta gore le fa go ka nna jang, ba lelapa ba a tlhokomelana.

Dikgang:

Bera e a beolwa



Lesea le lentšhwa la gaabo Tsheko



Tlotlofoko

balelapa:	Batho ba ba nnang le wena le go go tlhokomela, jaaka batsadi, bomorwarrago, bokgaitradio le borremogolo le bommemogolo.
beola:	Fa mongwe a beola moriri wa gago gore o nne mokhutshwane kgotsa o lebege o le montle.
kgethegile:	Sengwe se se farologaneng e bile se le botlhokwa, kgotsa se se go itumedisang.
kobo:	Letsela le legolo le le boleta le le neng le dirisiwa go go thuthafatsa.
mphe:	Sengwe se o se nayang mongwe gore a itumele, kgotsa go keteka letsatsi le le kgethegileng, jaaka letsatsi la matsalo.
ikatisa:	Go dira selo se le sengwe gangwe le gape gore o nne botoka mo go sone.
wa losika:	Mongwe wa losika jaaka motsadi, malome, rangwane kgotsa rremogolo.
go amana:	Batho ba ba mo lelapeng le le lengwe ba a amana.

Tlotlofoko

bana ba
gaeno:

Nkgonne kgotsa kgaitsadiake.

Botsa balelapa la gago:



O ne o nna le mang fa
o ntse o gola?

A lelapa la gaeno le
ne le na le melao e e
farologaneng fa o ne
o le ngwana? Fa go
le jalo, e ne e le efe?





Thitokgang: **Malapa a rona**



Kanelokgang ya Maitlhamelo

Thitokgang: Re a buisa

Tokafatso ya puo:

Seane

Polelwana ya setso e e nang le molaetsa wa tsiboso kgotsa kgakololo go dirisiwa mafoko a tshwantshiso.

Moepa thutse, kodumela.

Go ithuta sengwe jaaka go buisa ga go bonolo. O tshwanetse go dira ka natla jaaka mongwe yo o epang modi wa setlhare sa thutse.

Dikgang:

Buka ya ga Botlhale e ntšhwa



Mogau o ithuta go buisa



Tlotlofoko

buisa:	Go kgona go bua mafoko a a mo tsebeng le go tthaloganya bokao jwa one.
tsebe:	Letlhakore le le lengwe la pampiri mo bukeng.
ntšhwa:	Sengwe se o se dirisang e le la ntlha, kgotsa se go seng ope yo o kileng a se dirisa pele.
kgaratlha:	Go leka ka natla fa go na le sengwe se se thata.
thusa:	Go direla mongwe sengwe gore a kgone go wetsa tiro nngwe kgotsa gore a ikutlwe botoka.
itumetse:	Go ikutlwa o itumetse thata e bile o na le maatla, ka gone go tloga go diragala sengwe se se molemo.
kwa godimo:	Go buisetsa mafoko a buka kwa godimo gore ba bangwe ba go utlwe.
mokwadi:	Motho yo o kwalang buka kgotsa kgang.
setlhogo:	Leina la kgang.

Tlotlofoko

ipaakanye: Go ipaakanyetsa sengwe jaaka go phutha dilwana tsa sekolo.

Botsa balelapa la gago:



Ke dilo tsa mofuta ofe tse bagolo ba tshwanetseng go di buisa?

A go na le laeborari e e gaufi e re ka yang kwa go yone?





Medumopuo

Ba refosana go boeletsa medumo eno:



Temogo ya Medumo

Bolelela molekane wa gago:



Mafoko a ma
3 a a dirisang
modumo

i



Medumopuo

Ba refosana go buisa medumo:

L I a
e i e E
l a L i



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:

i

Kopololela mo bukeng ya gago:

i i i i i i i
ila



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo

Kopanya medumo go buisa dinoko:

l	a
---	---

l	e
---	---

Kopanya medumo go buisa mafoko:

ela
ile



Medumopuo

Ba refosana go buisa medumo:

i i a
i e e
i a i
a



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo

Kopanya medumo go buisa dinoko:

i l

e l

Kopanya medumo go buisa mafoko:

ila

ela



Temogo ya Medumo

Bolelela molekane wa gago:




Mafoko a ma
3 a a dirisang
modumo

e



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:

I I I I I I I

Ilela



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo

Bona gore lefoko le kgaoganngwa jang.

lela

(l) (e) (l) (a)

Thala didiko mo bukeng ya gago.
Kgaoganya le go buisa mafoko ano:

lala

o o o o

ilela

o o o o o



Thitokgang: **Re a buisa**



Medumopuo

Buisa le go rulaganya.
Kwala lenaane mo bukeng ya gago.

e

a

la

le



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Aga mafoko o dirisa medumo eno:
Kwala mafoko mo bukeng ya gago.

e

a

i

l



Temogo ya Medumo

Kopololela modumo mo bukeng ya gago.
Go tswa foo, thala ditshwantsho tsa dilo tse di dirisang modumo ono:



i



Bontsha molekane ditshwantsho tsa gago.
A lo thadile dilo tse di tshwanang?



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo

Kopanya medumo go buisa dinoko:

l	i
---	---

l	e
---	---

Kopanya medumo go buisa mafoko:

ile

ele



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Feleletsa lefoko lengwe le lengwe o dirisa modumo.

Kopololela mafoko mo bukeng ya gago.

a	e	l	b
---	---	---	---

e _ e

_ a l a

l _ i l a



Thelelo

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:

Ale a lala a lela.

Ale a a lela.



Go tlhaloganya

Buisa potso eno ya lefoko:

Eng?



Refosanang go botsa potso ya **eng?**



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo

Buisa le go rulaganya.
Kwala lenaane mo bukeng ya gago:

e

a

ale

eie



Thelelo

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:

e a e ila

ale a lala a lela

e a elela



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo

Bona gore lefoko le kgaoganngwa jang.

lailela

l a i l e l a

Thala didiko mo bukeng ya gago.
Kgaoganya le go buisa mafoko ano:

lelala

o o o o o o

elela

o o o o o



Thelelo

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:

ilela le ele

ele e a lela

e lala e lela

ela le ele

alela le ele

ilela ele



Medumopuo

Ba refosana go boeletsa medumo eno:



Temogo ya Medumo

Bolelela molekane wa gago:



Mafoko a ma
3 a a dirisang
modumo

k



Medumopuo


Ba refosana go buisa medumo:

I i l
E k l
E l K e



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:

k k k k k k k
kala



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo

Kopanya medumo go buisa dinoko:

k	a
---	---

k	i
---	---

Kopanya medumo go buisa mafoko:

kika
eka



Medumopuo

Ba refosana go buisa medumo:

L a A
k l l
K A k
a



Temogo ya Medumo

Bolelela molekane wa gago:



Mafoko a ma
3 a a dirisang
modumo

a



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo

Bona gore lefoko le kgaoganngwa jang.

keka

(k) (e) (k) (a)

Thala didiko mo bukeng ya gago.
Kgaoganya le go buisa mafoko ano:

aka
lekeke



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo

Kopanya medumo go buisa dinoko:

k e

l e

Kopanya medumo go buisa mafoko:


keleka

leka



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:

K K K K K K K

Keka



Kanelokgang ya Maitlhamelo



Medumopuo

Buisa le go rulaganya.
Kwala lenaane mo bukeng ya gago.

l	k
la	ka
le	ke



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo


Aga mafoko o dirisa medumo eno.
Kwala mafoko mo bukeng ya gago.

i	a
l	e
k	



Temogo ya Medumo

Kopololela modumo mo bukeng ya gago.
Go tswa foo, thala ditshwantsho tsa dilo tse di dirisang modumo ono:



Bontsha molekane ditshwantsho tsa gago.
A lo thadile dilo tse di tshwanang?



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo

Kopanya medumo go buisa dinoko:

k	e
---	---

l	e
---	---

Kopanya medumo go buisa mafoko:

keka

lela



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Feleletsa lefoko lengwe le lengwe o dirisa modumo.

Kopololela mafoko mo bukeng ya gago.

l	e	i	k
---	---	---	---

_ a l a

_ k e l e

_ k a



Thelelo

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:

Ke leka kala.

Ikele le ele.

Le ka e leka.

Ele ke kika.

E ila kika.

E kaele ka kala.



Go tlhaloganya

Buisa potso eno ya lefoko:

Neng?



Refosanang go botsa potso ya **neng?**



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo

Buisa le go rulaganya.
Kwala lenaane mo bukeng ya gago:

a

e

kala

eie

ala

le



Thelelo

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:

Lেকেlela kala.

Leka ka kala.

Keleka kala ele.



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo

Bona gore lefoko le kgaoganngwa jang.

lekelela

l e k e l e l a

Thala didiko mo bukeng ya gago.
Kgaoganya le go buisa mafoko ano:

leka

akabala



Thelelo

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:

Kika ke ele.

E leleke ka kala.

Ele ke kala.

E a ikila.

O leka ka kalaka.

A e a akabala?

Thitokgang: Re anela dikgang

Tokafatso ya puo:

Maele

Polelwana e mafoko a yone a nang le bokao jo bo farologaneng le bokao jwa mmatota.

Tsa kwa maitisong.

Nkoko o anela dikinane maitsiboa fa molelong. Maitseboa fa molelong ke nako e e monate ya dikgang le dikinane.

Dikgang:

Bitirute e kgolo



Goreng dillama di tshela kwa godimo mo dithabeng



Tlotlofoko

kgolo:	Sengwe se segolo thata go feta ka tlwaelo.
bitirute:	Semela se se kgolokwe se sehibidu se se tlhogang kafa tlase ga mmu.
kgomaretse:	Go sa kgone go tsamaya kgotsa go gololesega, jaaka fa setshamekisi se tshwaregile mo lefelong le lennye.
llama:	Phologolo ya kwa Amerikaborwa e batho ba e dirisang go rwala dilo le ka ntlha ya boboa jwa yone jo bo boleta.
Amerikaborwa:	Kontinente e kgolo e e kgabaganyang lewatle go tswa mo Aforika e e nang le dinaga di le dintsi, dikgwa tsa pula le dithaba.
godimo:	Kwa godimo thata go tswa fa fatshe.
go reetsa:	Go reetsa gore o utlwe se mongwe a se buang.
go anela kgang:	Go tlotlela kgang kwa godimo gore ba bangwe ba go utlwe.

Tlotlofoko

maitlhamelo: Dikgang tsa maitlhamelo tse eseng ditiragalo tsa nnete.

Botsa balelapa la gago:



Ke mang yo o neng a go anela dikgang fa o ne o le monnye?

Ke kgang efe e o e ratang thata? A o tla nkanela yona?





Medumopuo

Ba refosana go boeletsa medumo eno:



Temogo ya Medumo

Bolelela molekane wa gago:



Mafoko a ma
3 a a dirisang
modumo

b



Medumopuo

Ba refosana go buisa medumo:

b B l
a k a A
K L b K



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:

b b b b b b b
bela



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo

Kopanya medumo go buisa dinoko:

k	a
---	---

b	a
---	---

Kopanya medumo go buisa mafoko:

kaba
baka



Medumopuo

Ba refosana go buisa medumo:

E e B
i b A
l A i
a



Temogo ya Medumo

Bolelela molekane wa gago:



Mafoko a ma
3 a a dirisang
modumo

l



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo

Bona gore lefoko le kgaoganngwa jang.

baki

(b) (a) (k) (i)

Thala didiko mo bukeng ya gago.
Kgaoganya le go buisa mafoko ano:

balela

bakile



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo

Kopanya medumo go buisa dinoko:

b a

l e

Kopanya medumo go buisa mafoko:

bale

leba



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo


Latedisa o dirisa monwana:

B

Kopololela mo bukeng ya gago:

B B B B B B B

Bela



Thitokgang: **Re anela dikgang**



Medumopuo

Buisa le go rulaganya.
Kwala lenaane mo bukeng ya gago:

b

l

la

ba

le

be



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Aga mafoko o dirisa medumo eno.
Kwala mafoko mo bukeng ya gago.

b

i

e

k

a

l



Temogo ya Medumo

Kopololela modumo mo bukeng ya gago.
Go tswa foo, thala ditshwantsho tsa dilo tse di dirisang modumo onono:

b



Bontsha molekane ditshwantsho tsa gago.
A lo thadile dilo tse di tshwanang?



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo

Kopanya medumo go buisa dinoko:

k	e
---	---

b	a
---	---

Kopanya medumo go buisa mafoko:

keleka

balela



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Feleletsa lefoko lengwe le lengwe o dirisa modumo.

Kopololela mafoko mo bukeng ya gago.

i	b	a	l
---	---	---	---

b e l _

_ a b a

k _ k a



Thelelo

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:

Ba a e bala.

Ba lekelela kala.

Bale ba a ikilela.

Baba ba a ba lalela.

Kala e a baba.

E leke e elele.



Go tlhaloganya

Buisa potso eno ya lefoko:

Jang?



Refosanang go botsa potso ya **jang**.



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo

Buisa le go rulaganya.
Kwala lenaane mo bukeng ya gago:

k

b

balela	eka
baba	kaba



Thelelo

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:

Baba ke bale.
Ba leka kala.
Ke ila baba.



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo

Bona gore lefoko le kgaoganngwa jang.

leleka

l e l e k a

Thala didiko mo bukeng ya gago.
Kgaoganya le go buisa mafoko ano:

balabala
lebaleba



Thelelo

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:

Ba e leleka ka kala.
Ke ila baba.
Ba ka ikela.
Baba ke bale.
Ba leka le ka kika.
Ba ba abela kika.



Medumopuo

Ba refosana go boeletsa medumo eno:



Temogo ya Medumo

Bolelela molekane wa gago:



Mafoko a ma
3 a a dirisang
modumo

k



Medumopuo

Ba refosana go buisa medumo:

B b A
i K i l
K a B k




Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo

Kopanya medumo go buisa dinoko:



Kopanya medumo go buisa mafoko:

lela
balela



Medumopuo

Ba refosana go buisa medumo:

I i E
L i
e
L A e
a



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo

Kopanya medumo go buisa dinoko:

k	i
---	---

k	a
---	---

Kopanya medumo go buisa mafoko:

kika

kaba



Temogo ya Medumo

Bolelela molekane wa gago:



Mafoko a ma
3 a a dirisang
modumo

e



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:

A B E

K I L



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo

Bona gore lefoko le kgaoganngwa jang.


abela

a b e l a

Thala didiko mo bukeng ya gago.
Kgaoganya le go buisa mafoko ano:

lailela

elela



Kanelokgang ya Maitlhamelo



Medumopuo

Buisa le go rulaganya.
Kwala lenaane mo bukeng ya gago:

b	k
ka	be
ke	ba



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Aga mafoko o dirisa medumo eno.
Kwala mafoko mo bukeng ya gago.

b	k
i	e
a	l



Temogo ya Medumo

Tshameka motshameko mongwe le molekane wa gago.
Bona gore o ka kgona go bua mafoko a le kae a a nang le medumo e e latelang:

a

l

e

i

k

b



O ne wa bua mafoko a le kae mo modumong mongwe le mongwe?



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo

Kopanya medumo go buisa dinoko:

l	a
---	---

l	e
---	---

Kopanya medumo go buisa mafoko:

lala

leka



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Feleletsa lefoko lengwe le lengwe o dirisa modumo.

Kopololela mafoko mo bukeng ya gago.

l	k	e	i
---	---	---	---

_ l a

_ l a

k _ k a



Thelelo

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:

Baba ba a lela.

Ba leka ka kika.

Ke ba abela kika.

Baba ba ka e bala.

Baba ba ka leka.

Ba laila baba.



Go tthaloganya

Buisa potso eno ya lefoko:

Goreng?



Refosanang go botsa potso ya **goreng?**



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo

Buisa le go rulaganya.
Kwala lenaane mo bukeng ya gago:

b

l

leka	kaba
elela	baka



Thelelo

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:

Ba a ba abela.
Ke ba abela kika.
Ba lebala kika.



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo

Bona gore lefoko le kgaoganngwa jang.

ikabela

i k a b e l a

Thala didiko mo bukeng ya gago.
Kgaoganya le go buisa mafoko ano:

lekakaba
lebala




Thelelo

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:


Ba ikabela baki.
Ba lelela baki.
Ba ela baba baki.
Ke ila baki.
Ke leka kala.
Ke leleka baba.
Ba lelela kika.

Sala sentle!
Twelela o biusa
ka metlha.





KGWEDITHARO 2



Thitokgang: Dijo tse re di jang

Tokafatso ya puo:

Seane

Polelwana ya setso e e nang le molaetsa wa tsiboso kgotsa kgakololo go dirisiwa mafoko a tshwantshiso.

Bana ba motho ba kgaogana tlhogo ya tsie.

Bana ba tshwanetse go ithuta go abelana dijo gore botlhe ba je dijo tsa dikotla le fa ba humanegile.

Dikgang:

Wayde o dira khari



Lomusa ga a newe ditšhipisi



Tlotlofoko

khari:	Mofuta wa dijo tse di nang le moro le ditswaiso. Gantsi e jewa le raese.
resepi:	Lenaane la dikgato tse di go bolelelang gore o ka dira jang dijo tse di rileng.
motswako:	Nngwe ya dijo tse o di tlhokang fa o latela resepi.
dikotla:	Sengwe se se mo dijong se se thusang mmele wa gago go gola le go nna o nonofile.
(dijo) tse di itekatseng:	Dijo tse di thusang mmele wa gago gore o gole o nonofile le go nna o itekanetse, tse di jaaka maungo, merogo le dijo tsa mabele a korong.
(dijo) tse di sa itekanelang:	Dijo tse gantsi di utlwalang di le monate mme di ka dira gore mmele wa gago o se ka wa nna le botsogo jo bo molemo fa o di ja thata, jaaka dimonamone kgotsa ditšhipisi.
go sa rate:	Go se rate sengwe.
go tswa kwa tshimologong:	Go dira sengwe go tswa kwa tshimologong.

Tlotlofoko

maatla:

Maatla a mmele wa gago o nang le one go tsamaya,
go akanya le go tshameka.

Botsa balelapa la gago:



Ke dijo dife tse o di
ratang?

Ke dijo dife tse o sa
di rateng?





Medumopuo

Refosanang go boeletsa medumo:



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go kopanya medumo:

la	le	ba	be
----	----	----	----

Refosanang go boeletsa mafoko:

ala ale aba lela

Refosanang go buisa:

Ba lala ba ala.

Alela le baba.

Ba lala ba lela.

Ale a a baba.

Ba lela le baba.

Lala le leba.



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Kopololela mo bukeng ya gago:

a a a

A A A

l l l

L L L



Medumopuo

Refosanang go boeletsa medumo:



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go kopanya medumo:

ke	le	ki	ela
----	----	----	-----

Refosanang go boeletsa mafoko:

leka ila aka kika

Refosanang go buisa:

Kika ke ele.

Ke leka ka kika.

Ba ile le kika.

Kika ke ele.

Ke ila kika.

Baba ba a lela.



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo


Kopololela mo bukeng ya gago:

e e e

E E E

i i i

I I I



Thitokgang: **Dijo tse re di jang**



Medumopuo

Refosanang go boeletsa medumo:



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go kopanya medumo:

ke	ba	be	aba
----	----	----	-----

Refosanang go boeletsa mafoko:

kaba bela kika ikaba

Refosanang go buisa:

Ba kaba kika.

Ba a aka.

Bale ba a leka.

Ba leka ka kala.

Ke leleka baba.

Ke ikaba le baba.



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Kopololela mo bukeng ya gago:

k k k

K K K

b b b

B B B



Medumopuo

Refosanang go buisa medumo:

A a l
e i E K
k L l b



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Aga mafoko o dirisa medumo eno.
Kwala mafoko mo bukeng ya gago.

a	l	e
i	k	b



a-k-a



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Bona gore lefoko le kgaoganngwa jang:

ala

(a) (l) (a)

Thala didiko mo bukeng ya gago.
Kgaoganya le go buisa mafoko ano:

aba

ila



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Kopololela mafoko mo bukeng ya gago.
Feleletsa lefoko lengwe le lengwe o dirisa modumo:

a	i	l	k
---	---	---	---

_ a b a

b a _ e

k _ k a



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go buisa:

Ke kala.

Leka, kaba kika ka kala ele.



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go kopanya medumo:

le	ke	ba	bi
----	----	----	----

ki	be	ka	la
----	----	----	----



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go boeletsa mafoko:

leba	bala	kaba
leka	kika	ila
aka	bela	lela



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go buisa:

Ke ba abela kika.

Ba leleka baba.

Baba ba a lela.

Baba ba lelela kika.

Ke ila baba.



Medumopuo

Refosanang go buisa modumo:



Temogo ya Medumo

Bolelela molekane wa gago:



Mafoko a ma
3 a a dirisang
modumo

m



Medumopuo

Refosanang go buisa medumo:

M m e
a L b E
I l A i



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:

m m m m m m m m



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Kopanya
medumo:

ma

mi

ba

Refosanang go buisa mafoko:

mala

mela

ama

lema

mae

mema



Medumopuo


Refosanang go buisa medumo:

m	l	i	a	b	e
B	E	M	L	I	A



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:


M M M M M M M

mala, Mela



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Batla mafoko otlhe go tswa mo kgannyeng a a dirisang:



Kwala mafoko a mo bukeng ya gago.



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go buisa:

Ba emela mae le mala.

Ba bala mae.

Ke emela balemi.

Mema balemi.

Ba leba mebila ele.

Ke maele a balemi.



Kanelokgang ya Maitlhamelo



Medumopuo

Refosanang go buisa modumo:



Temogo ya Medumo

Bolelela molekane wa gago:



Mafoko a ma
3 a a dirisang
modumo

O



Medumopuo

Refosanang go buisa medumo:

M m o
l L a B
e E A b



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:

O O O O O O O



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Kopanya
medumo:

mo	bo	lo
----	----	----

Refosanang go buisa mafoko:

bola	mola	ola
loba	oba	loma



Medumopuo


Refosanang go buisa medumo:

o	m	l	b	e	a
E	A	O	M	L	B



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:


o o o o o o o

oma, Oba



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Batla mafoko otlhe go tswa mo kgannyeng a a dirisang:



Kwala mafoko a mo bukeng ya gago.



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go buisa:

Ole ke mola.

O oba mela.

O mo leba a boba.

O moma molomo.

Ba leba melao.



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Aga mafoko o dirisa medumo eno.
Kwala mafoko mo bukeng ya gago.

o	m	l	a
b	e	i	k



o-b-a
l-e-b-a



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go buisa:

Ba leba boloko.

E a bobola.

Mela e a oma.

E na le boboko.

O oba kala.

Kala e a oma.

O leleka baba.



Go tlhaloganya



Kwala lefoko le le tsamaisanang le setshwantsho.



molomo

Thala lefoko le le tsamaisanang le setshwantsho.

Thitokgang: Ditsala tsa rona

Tokafatso ya puo:

Leboko

Sekwalwa se se dirisang mafoko a a tlhophilweng ka kelotlhoko go bua dikgopolo, maikutlo, kgotsa ditshwantsho. Maboko gantsi a dirisa morethetho, poeletso le puo e e tlhalosang.

Go ntshana se inong.

Ditsala tse di ratanang di kgona go thusana ka sengwe le sengwe.

Dikgang:

Khasele ya motlhaba ya ga Mbuso



Kgomo le Kwalata



Tlotlofoko

Khasele ya motlhaba:

Khasele e nnye e e dirilweng ka motlhaba o o metsi, gantsi e agiwa kwa lebopong la lewatle ka diatla kgotsa ka kgamelo le garafo.

metsi a lewatle:

Metsi a a letswai a a tswang mo lewatleng.

moedi wa metsi:

Mosima o o tletseng metsi o o dikologileng khasele. O ne o dirisediwa go thibela baba gore ba se ka ba tsena.

Kwalata:

Phologolo e kgolo e e nang le maoto a maleele le dinaka tse dikgolo (dinaka) e e nnang mo dikgweng mme e rata go ja matlhare le dimela. Ga go na epe mo Aforikaborwa.

e e sa tlwaelegang:

E farologana le se o se bonang ka tlwaelo. Ga go a tlwaelega.

naledi:

Naledi ke lefoko le le kayang motho yo o tumileng.

Tlotlofoko

botsalano:	Fa batho ba amega ka ba bangwe, ba thusana, ba abelana e bile ba itumelela go nna le nako mmogo. E a gola fa batho ba le pelonomi, ba ikanyega e bile ba itshwarelana.
bopelonomi:	Go nna molemo le go kgathalela bangwe.
kotsi:	Sengwe se se diragalang ka phoso. Ga go dirwe ka boomo.

Botsa balelapa la gago:



Ditsala tsa gago
tsa mmakgonthe ke
bomang?

O akanya gore ke
eng se se dirang
gore motho e nne
tsala e e molemo?





Medumopuo

Refosanang go buisa modumo:



Temogo ya Medumo

Bolelela molekane wa gago:



Mafoko a ma
3 a a dirisang
modumo

n



Medumopuo


Refosanang go buisa medumo:

n m o
N O a B
b M A e



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:

n n n n n n n



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Kopanya
medumo:

na

no

ne

Refosanang go buisa mafoko:

nama

ena

bona

neo

meno

bana



Medumopuo


Refosanang go buisa medumo:

n	m	a	b	e	o
E	O	N	M	A	B



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:


N N N N N N N

nona, Neo



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Batla mafoko otlhe go tswa mo kgannyeng a a dirisang:



Kwala mafoko a mo bukeng ya gago.



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go buisa:

Bana ba na le melomo.

O bona bana.

Ba na le nama.

Bana ba mela meno.

Ena o na le neo.



Thitokgang: **Ditsala tsa rona**



Medumopuo

Refosanang go buisa modumo:



Temogo ya Medumo

Bolelela molekane wa gago:



Mafoko a ma
3 a a dirisang
modumo

u



Medumopuo

Refosanang go buisa medumo:

U u b
a O l B
k o A L



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:

u u u u u u u



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Kopanya
medumo:

bu	lu	ku
----	----	----

Refosanang go buisa mafoko:

kubu	ulu	bua
buka	uba	kua



Medumopuo


Refosanang go buisa medumo:

o	b	a	l	k	u
K	U	O	B	A	L



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:


U U U U U U U

ulu, Uba



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Batla mafoko otlhe go tswa mo kgannyeng a a dirisang:



Kwala mafoko a mo bukeng ya gago.



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go buisa:

O bula buka.

O bua le bana.

Ba leba buka.

O bona ulu.

Bana ba a kua.



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Aga mafoko o dirisa medumo eno.
Kwala mafoko mo bukeng ya gago.

u	b	m	l
a	k	n	o



b-u-a
b-u-l-a



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go buisa:

O bula molomo.

Meno a a uba.

Bula molomo.

O bua le bana.

Bana ba bulela baba.

Ba koba kubu.

Kubu e a loma.



Go tlhaloganya



Kwala lefoko le le tsamaisanang
le setshwantsho.



kubu

Thala lefoko le le tsamaisanang
le setshwantsho.



Medumopuo

Refosanang go buisa modumo:



Temogo ya Medumo

Bolelela molekane wa gago:



Mafoko a ma
3 a a dirisang
modumo

r



Medumopuo

Refosanang go buisa medumo:

R O r
m e u L
l M E o



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:

r r r r r r r



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Kopanya
medumo:

ro

re

ra

Refosanang go buisa mafoko:

rema

lora

roma

leru

maru

rola



Medumopuo


Refosanang go buisa medumo:

r	m	o	l	e	u
E	U	R	M	O	L



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:


R R R R R R R R

rora, Rema



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Batla mafoko otlhe go tswa mo kgannyeng a a dirisang:



Kwala mafoko a mo bukeng ya gago.



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go buisa:

Ba rema kala ka lerumo.

Ba leka moroko.

O lora ka kika.

Rema kala e kima.

Ke bona bana ba roroma.



Kanelokgang ya Maitlhamelo



Medumopuo

Refosanang go buisa modumo:



Temogo ya Medumo

Bolelela molekane wa gago:



Mafoko a ma
3 a a dirisang
modumo

ê



Medumopuo

Refosanang go buisa medumo:

Ê ê n
m r l L
M N R a



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:

ê ê ê ê ê ê ê



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Kopanya
medumo:

meê

neê

leê

Refosanang go buisa mafoko:

leê

leêle

neêla

neêlana

reêla

meêla



Medumopuo


Refosanang go buisa medumo:

ê	l	m	n	a	r
A	R	Ê	L	M	N



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:


Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê

leê, Leêle



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Batla mafoko otlhe go tswa mo kgannyeng a a dirisang:



Kwala mafoko a mo bukeng ya gago.



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go buisa:

Leê la koko le na le molemo.

O bua leêle le rona.

O re abela moneêlo.

Malome o re reêla maina.

Lona le neêlana nama.



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Aga mafoko o dirisa medumo eno.
Kwala mafoko mo bukeng ya gago.

ê	l	m	n
a	r	e	u



l-e-ê
n-e-ê-l-a



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go buisa:

Meneêlo e lekane.

Ke bona leê.

Ke leê la koko.

Malome o neêlana ka kobo.

Le reêla rona maina.

Bana ba bona leê.

Re bona leê la koko.



Go tlhaloganya



Kwala lefoko le le tsamaisanang
le setshwantsho.



koko

Thala lefoko le le tsamaisanang
le setshwantsho.

Thitokgang: Re na le maikutlo

Tokafatso ya puo:

Maele

Polelwana e mafoko a yone a nang le bokao jo bo farologaneng le bokao jwa mmatota.

Go nna le pelo e ntsho.

Go nna o sa itumela kgotsa o hutsafetse.

Dikgang:

Beke e e bosula ya ga Dan



Zweli o ikutlwa a tshwenyegile



Tlotlofoko

go kgopiwa: Fa leoto la gago le tshwara sengwe o bo o wa.

go tlhabiwa ke ditlhong: Go ikutlwa o tlhabiwa ke ditlhong kgotsa o sa gololesega ka ntsha ya sengwe se se diragetseng.

tlwaelo: Sengwe se o se dirang ka tsela e e tshwanang letsatsi le letsatsi.

go tshwenyega: Go ikutlwa o tshogile kgotsa go akanya gore go ka diragala sengwe se se maswe.

go ritibala: Go hemela kwa godimo fa o ikutlwa botoka ka gonne bothata bo fedile.

go ikutlwa o imologile: Go ikutlwa o ritibetse e bile o itumetse ka gonne sengwe se o neng o tshwenyegile ka sone se siame.

maikutlo: Maikutlo ke ka fa o ikutlwang ka teng mo teng ga pelo le mmele wa gago.

maikutlo: Ke lefoko le lengwe le le kayang maikutlo.

puo ya mmele: Se sefatlhego le mmele wa gago di se bontshang ka fa o ikutlwang ka teng (jaaka go nyenya kgotsa go phutha matsogo).

Botsa balelapa la gago:



Ke eng se se dirang
gore o ikutlwe o
itumetse?

Ke eng se se dirang
gore o ikutlwe o
hutsafetse?





Medumopuo

Refosanang go buisa modumo:



Temogo ya Medumo

Bolelela molekane wa gago:



Mafoko a ma
3 a a dirisang
modumo

t



Medumopuo

Refosanang go buisa medumo:

T L i
t o l A
k O l a



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:

t t t t t t t



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Kopanya
medumo:

ta	ti	to
----	----	----

Refosanang go buisa mafoko:

tala	tila	tona
tia	kota	ata



Medumopuo


Refosanang go buisa medumo:

t	l	a	i	k	o
K	O	T	L	A	I



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:


T T T T T T T

tona, Tema



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Batla mafoko otlhe go tswa mo kgannyeng a a dirisang:



Kwala mafoko a mo bukeng ya gago.



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go buisa:


Talama e tala.

O lema tema.

Motomo o a teta.

Ba rema kota.

O rata nama.



Thitokgang: **Re na le maikutlo**



Medumopuo

Refosanang go buisa modumo:



Temogo ya Medumo

Bolelela molekane wa gago:



Mafoko a ma
3 a a dirisang
modumo

f



Medumopuo


Refosanang go buisa medumo:

F e t
o f o A
a L T l



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:

f f f f f f f



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Kopanya
medumo:

fo	fi	fe
-----------	-----------	-----------

Refosanang go buisa mafoko:

fola	fela	fala
feta	fifala	fetola



Medumopuo


Refosanang go buisa medumo:

f	o	a	l	t	e
T	E	F	O	A	L



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:


F F F F F F F

fela, Fata



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Batla mafoko otlhe go tswa mo kgannyeng a a dirisang:



Kwala mafoko a mo bukeng ya gago.



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go buisa:

O falola ka bonako.

Molao o a fela.

O fata mosima.

Mo lete a fole.

Koloi e a feta.



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Aga mafoko o dirisa medumo eno.
Kwala mafoko mo bukeng ya gago.

f	o	a	l
t	e	k	i



f-o-l-a
l-e-f-o-k-o



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go buisa:

Lefofa le fofile.

Bana ba a falola.

Malome o fata molelo.

O bua mafoko fela.

Ba fetola leleme la bona.

Ba fana nama fela.

Fa a bona lefofa o a lela.



Go tlhaloganya



Kwala lefoko le le tsamaisanang
le setshwantsho.



lefofa

Thala lefoko le le tsamaisanang
le setshwantsho.



Medumopuo

Refosanang go buisa modumo:



Temogo ya Medumo

Bolelela molekane wa gago:



Mafoko a ma
3 a a dirisang
modumo

d



Medumopuo

Refosanang go buisa medumo:

D I m
d i f F
u a A



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:

d d d d d d d



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Kopanya
medumo:

du	di	do
----	----	----

Refosanang go buisa mafoko:

dia	duma	dilo
madi	duela	adima



Medumopuo


Refosanang go buisa medumo:

d	i	f	u	m	a
M	A	D	I	F	U



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:


D D D D D D D

dira, Dikobo



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Batla mafoko otlhe go tswa mo kgannyeng a a dirisang:



Kwala mafoko a mo bukeng ya gago.



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go buisa:


Koloi e dira modumo.

O dumisa koloi.

Ba dira modumo.

Dibuka di a ruta.

Ba duba boloko.



Kanelokgang ya Maitlhamelo



Medumopuo

Refosanang go buisa modumo:



Temogo ya Medumo

Bolelela molekane wa gago:



Mafoko a ma
3 a a dirisang
modumo

S



Medumopuo

Refosanang go buisa medumo:

S E S
k i l L
e l D d



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:

S

Kopololela mo bukeng ya gago:

S S S S S S S



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Kopanya
medumo:

se	so	sa
----	----	----

Refosanang go buisa mafoko:

sela	sona	sala
lesa	disa	isa



Medumopuo

Refosanang go buisa medumo:

s	e	l	i	d	k
D	K	S	E	L	I



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:


S S S S S S S

seka, Semela



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Batla mafoko otlhe go tswa mo kgannyeng a a dirisang:



Kwala mafoko a mo bukeng ya gago.



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go buisa:

Malome o sela maseka.

Mosamo o na le mafofa.

Bana ba ala moseme o sele.

O sokamisa mosamo.

Re ka sela marapo a selo.



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Aga mafoko o dirisa medumo eno.
Kwala mafoko mo bukeng ya gago.

s	e	l	d
i	a	m	o



s-i-a
s-e-l-e-l-o



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go buisa:

Ba rema selo.

O rumula selo.

Selo sele ke kubu.

O reka sesepa.

Sesepa se na le mosola.

Mosamo le moseme di mosola.

O lelela mosamo.



Go tlhaloganya



Kwala lefoko le le tsamaisanang le setshwantsho.



leseka

Thala lefoko le le tsamaisanang le setshwantsho.

Thitokgang: Re dira saense

Tokafatso ya puo:

Thamalakane

Ke thamalakane ya mafoko e e tlhokang gore o akanye ka tsela e e sa tlwaelegang gore o tle o kgone go bona Karabo.

Se sennye, mafoko se a tsaya kae?

Seyalemoya se sennye, fela se kgona go phasalatsa tshedimosetso e le ntsi.

Dikgang:

Moento wa ntlha



Tekelelo ya ga Limani



Tlotlofoko

saense:	Go ithuta ka lefatshe ka go lebelela, go botsa dipotso le go leka dikgopolo; gape ke serutwa kwa sekolong.
moento:	Lemao le le nang le molemo o o kgethegileng o o thusang mmele wa gago go lwantsha megare mengwe gore o se ka wa lwala.
bolwetse:	Bolwetse jo bo lwatsang mmele wa gago.
tekeletso:	Teko kgotsa go leka go bona gore a kgopolo nngwe e boammaaruri kgotsa nnyaa.
rekota:	Go kwala se o se bonang kgotsa se o se ithutang.
tse di tshelang:	Batho, diphologolo le dimela tsotlhe di a tshela. Re tlhoka mowa, metsi le dijo gore re kgone go tshela. Re a gola e bile re a fetoga.
rasaense:	Motho yo o dirang saense.
tlhama:	Go dira sengwe se ntšhwa se se neng se seyo pele.
ela tlhoko:	Go leba sengwe ka kelotlhoko le go ela tlhoko se se diragalang.

Botsa balelapa la gago:



Ke dilo dife tse o
itumelelang go ithuta
ka tsone?

Ke dipotso dife tse
o nang le tsone ka
lefatshe?





Medumopuo

Refosanang go buisa modumo:



Temogo ya Medumo

Bolelela molekane wa gago:



Mafoko a ma
3 a a dirisang
modumo

ô



Medumopuo

Refosanang go buisa medumo:

ô r k
n t ô S
N K T s



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:

ô ô ô ô ô ô ô



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Kopanya
medumo:

tô	nô	bô
----	----	----

Refosanang go buisa mafoko:

nôka	ônto	rôka
bôna	ôpe	tôpo



Medumopuo


Refosanang go buisa medumo:

ô	n	a	s	m	b
k	e	r	o	t	p



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:

ô ô ô ô ô ô ô

nôka, Ônto



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Batla mafoko otlhe go tswa mo kgannyeng a a dirisang:

ô b

Kwala mafoko a mo bukeng ya gago.



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go buisa:

Ba baka ka ônto.

Bôna bana ba a bina.

Nôka e a uba.

Ba baka dikuku ka ônto.

Bana ba na le tôpo.



Thitokgang: **Re dira saense**



Medumopuo

Refosanang go buisa modumo:



Temogo ya Medumo

Bolelela molekane wa gago:



Mafoko a ma
3 a a dirisang
modumo

W



Medumopuo

Refosanang go buisa medumo:

W I S
w e ô Ô
E N L n



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:

W W W W W W W



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Kopanya
medumo:

wa

wi

we

Refosanang go buisa mafoko:

wena

wela

wisa

wisana

mawelana

welana



Medumopuo


Refosanang go buisa medumo:

w	e	ô	n	l	s
L	S	W	E	Ô	N



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:


W W W W W W W

wela, Wena



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Batla mafoko otlhe go tswa mo kgannyeng a a dirisang:



Kwala mafoko a mo bukeng ya gago.



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go buisa:

Wena o a wela.

Le wena o a wela.

Ke mawelana a basimane.

O seke wa wela.

Fa ba relela ba a wa.



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Aga mafoko o dirisa medumo eno.
Kwala mafoko mo bukeng ya gago.

w	e	a	n
l	s	i	m



w-i-s-a
w-e-l-a



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go buisa:

Ba welana ka sewelo.

Dikala di wele.

Bana ba a wisana.

O seke wa wisa bana.


Wena ka bowena o a bua.

Lona le baka ka ônto.

O bolawa ke nôka.



Go tlhaloganya



Kwala lefoko le le tsamaisanang le setshwantsho.



wisa

Thala lefoko le le tsamaisanang le setshwantsho.



Medumopuo

Refosanang go boeletsa medumo:



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go kopanya medumo:

me	ko	na	bu
----	----	----	----

Refosanang go boeletsa mafoko:

mela kota nako buka

Refosanang go buisa:

Wena o bua le mosadi.

Roma bana ba le bararo.

O bua le moruti.

Leba bana, ba a wisana.

Ba mo etela kamoso.

O na le ônto e tona.

Ba dumela fa kubu e loma.



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Kopolola mafoko mo bukeng ya gago mme o feleletse.

_ e l a l o _ a l e _ a l e _



Medumopuo

Refosanang go boeletsa medumo:



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go kopanya medumo:

re	reê	ti	fu
----	-----	----	----

Refosanang go boeletsa mafoko:

reka leê tila fula

Refosanang go buisa:

Morekesi o a rekisa.

Bana ba dumedisa morutabana.

Molelo o na le mosi.

Re baka dikuku ka ônto.

Dipodi di a fula.

Difofane di a fofa.

Malome o rema kala.



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Kopolola mafoko mo bukeng ya gago mme o feleetse.

b u _

l e t _

r e _ a

t _ l a



Kanelokgang ya Maitlhamelo



Medumopuo

Refosanang go boeletsa medumo:



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go kopanya medumo:

di	se	rô	wa
----	----	----	----

Refosanang go boeletsa mafoko:

bula dira leka ala

Refosanang go buisa:

O lala a sa ala a lela.

O ba lobela leina.

Koba namane ka kota.

Badisa ba a wisana.

Kala e tala.

Rona re rata nama.

Selelo se a dia.



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Kopolola mafoko mo bukeng ya gago mme o feleletse.

t _ l a

n a m _

_ o b a

k a l _



Medumopuo

Refosanang go boeletsa medumo:



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go kopanya medumo:

ku	ba	se	ro
----	----	----	----

Refosanang go boeletsa mafoko:

ata sela fola nota

Refosanang go buisa:

Rona re sela mabele.

Rona re na le mosamo.

Mosamo o na le mafofa.

Bana ba alola moseme.

Ke moseme wa ulu.

Balemi ba dira moseme.

Re ala mosemo le mosamo.



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Kopolola mafoko mo bukeng ya gago mme o feleletse.

a l o l _ _ i r a u l _ r _ n a



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go boeletsa mafoko:

koba	baba	sela	ata
------	------	------	-----

baka	moma	nama	ila
------	------	------	-----

aka	fela	bua	kika
-----	------	-----	------

Refosanang go buisa:

Nama e monate.

Ba lema dimela.

Nama e a bola.
 Rona re reka nama.
 Ba bua le modisa.
 Re dumedisa bareki.
 Basimane ba wele.
 Dikubu di a loma.
 Koko e na le mae.
 Ba leleka esele.
 Mosadi o a lema.

**Copyright © 2026 National Educational
Collaboration Trust (NECT)**

This work is licensed under a **Creative Commons
Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0
International License (CC BY-NC-ND 4.0)**.

Additional permissions beyond the scope of this license
may be available. For further information, please
contact the publisher at **materials@nect.org.za**.

First edition, 2026





NHLRP | National Home Language Reading Programme “